




RECTANGULAR HOLLOW



WIDTH (A) MM	WIDTH (B) MM	THICKNESS MM	WEIGHT KG / M	REMARK
12.70	19.05	1.20	0.188	-
12.70	25.40	1.00	0.196	NA / MF
12.70	25.40	1.50	0.285	MF
12.70	25.40	2.30	0.418	MF
12.70	38.10	1.00	0.264	NA / MF
12.70	50.80	1.10	0.365	NA / MF
19.05	31.75	3.00	0.728	MF
19.05	38.10	1.00	0.299	-
19.05	38.10	2.80	0.782	MF
20.00	40.00	2.00	0.607	MF
20.00	50.00	2.00	0.715	MF
25.40	38.10	1.00	0.333	NA
25.40	38.10	1.20	0.397	MF
25.40	38.10	2.00	0.644	MF
25.40	38.10	3.00	0.935	MF
25.40	50.80	0.90	0.363	NA / MF
25.40	50.80	1.50	0.595	MF
25.40	50.80	2.00	0.783	MF
25.40	50.80	2.80	1.071	MF
25.40	76.20	1.00	0.540	NA / MF
25.40	76.20	2.00	1.058	MF
25.40	76.20	2.80	1.457	MF
25.40	101.60	1.20	0.810	NA / MF
25.40	101.60	2.00	1.333	MF
25.40	101.60	2.80	1.842	MF
25.40	127.00	1.30	1.055	NA / MF
25.40	127.00	2.00	1.609	MF
31.75	63.50	2.00	0.989	MF
31.75	63.50	3.00	1.451	MF
38.10	50.80	1.00	0.471	NA
38.10	50.80	2.00	0.920	MF
38.10	50.80	2.80	1.264	MF
38.10	76.20	1.10	0.668	NA / MF

WIDTH (A) MM	WIDTH (B) MM	THICKNESS MM	WEIGHT KG / M	REMARK
38.10	76.20	2.00	1.196	MF
38.10	76.20	2.80	1.650	MF
38.00	100.00	2.30	1.664	1006 - MF
38.10	101.60	1.20	0.893	NA / MF
38.10	101.60	1.50	1.111	MF
38.00	125.00	2.30	1.975	1005 - MF
44.45	76.20	1.20	0.769	NA / MF
44.45	76.20	2.00	1.267	-
44.45	76.20	2.80	1.746	MF
44.45	101.60	1.40	1.087	NA / MF
44.45	101.60	2.00	1.539	MF
44.45	101.60	2.80	2.131	MF
50.00	150.00	2.00	2.125	MF
50.80	76.20	1.20	0.81	
50.80	76.20	2.00	1.333	
50.80	76.20	2.80	1.842	
50.80	76.20	4.50	2.878	
50.80	101.60	1.50	1.215	
50.80	101.60	2.00	1.609	
50.80	101.60	2.80	2.228	
50.80	101.60	5.90	4.566	
50.80	127.00	1.50	1.421	
50.80	127.00	2.80	2.613	
50.80	152.40	2.80	2.999	
50.00	200.00	3.00	3.967	MF
76.20	101.60	1.50	1.421	
76.20	101.60	2.80	2.613	
76.20	127.00	2.80	2.999	
76.20	152.40	2.90	3.502	
100.00	200.00	3.00	4.778	
101.60	152.40	3.00	4.032	